



Mdi Angie Motshekga.
Tona ya Thuto ya Motheo



Mna Enver Surty.
Motlatša-Tona ya Thuto
ya Motheo



SEPEDI HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 3
TERM 3
ISBN 978-1-4315-0716-0
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



9 781431 507160

Dipukutšhomo tša Rainbow tša ngwaga wa mathomo wa Mphato wa R ke maano a Kgoro ya Thuto ya Matheo a go kaonafatša mošomo wa sekolo wa bana ba Afrika-Borwa. Dinyakišišo di bontšha gore ngwaga wo mongwe le wo mongwe wo bana ba ikhwetšago ba dira ditiro tše di ba fago mafolofolo pele ga Mphato wa 1, ba dira bokaone dithutong tša bona mengwaga ye e latelago - dithutong tša bona tša praemari le tša sekontari. Ke ka lebaka leo go lebelelwago kudu dithuto tša Mphato wa R.

Lenaneothuto la Kgato ya Mathomo le nyaka gore barutwana ba Mphato wa R ba fiwe sebaka sa go tšwetša pele bokgoni bja pele ba ka bala le pele ba ka ngwala gammogo le bokgoni bja tša mmetse, ba tla swanela go hwetša motheo wo o tiilego wa tša thuto gore ba kgone go kwešiša bokaone ge ba ithuta tša Mphato wa 1 le go ya pele.

Ka lebaka leo dipukutšhomo tša Mphato wa R di lebišitšwe go ruta bana le go tšweletša pele mabokgoni a le dikgopolo tše bohlokwa tša mathomo tše ba di nyakago go aga motheo wa go tia wa go ithuta. Di fa bana sebaka sa go tšwela pele le go ithuta mabokgoni ao a tla ba lokišetšago thuto ya semmušo.

Pele bana ba ithuta go bala ba swanela go ithuta go swara pene le puku le go phetlolla matlakala a yona le go kwešiša gore dipuku di šoma bjang. Ba swanela go kwešiša tswalano magare ga mantšu le diswantšho tše di lego ka pukung le go lemoga gore mantšu mo letlakaleng a agiwa ke medumo gomme a na le tlhalošo. Ka wona mokgwa woo pele bana ba ithuta go ngwala ba swanela ke go tšwetša pele nyalano ya tšhišinyego ya dikwi go ithuta go agega ga dibopego gomme ba tšwela pele ka go hlama maletere. A ke ona mabokgoni a nnete ao dipukutšhomo tše di lebišitšego go a tšwetša pele.

Re a tseba gore bana ka moka ga ba ithute ka lebelo la go swana. Dipukutšhomo tša Mphato wa R di kgontšha barutiši go lebelela lebelo leo ngwana yo mongwe le yo mongwe a ithutago ka lona ge go kgonagala; go boela morago, gape ge go kgonagala ba ya pele ka mo pukung go ya ka bokgoni bja ngwana yo mongwe le yo mongwe. Gape mešongwana ye e tla thuša barutiši go lemoga mathata ao bana ba ka bago le ona ge ba ithuta gore a tle a hlokomelwe pele ngwana a thoma ka dithuto tša semmušo.

Dipukutšhomo tše di kopantšha go ruta tsebotlhaka le go ruta mmetse le mabokgoni a bophelo e le karolo ya merero ye 20 ka go šomiša go bapala le go šomiša mekgwa ya go dira gore barutwana ba bannyane ba be le kgahlego le šedi ya go ithuta. Re hutša gore barutwana ba gago ba tla ipshina ka go šomiša mešongwana ye e lego ka go dipukutšhomo tše, ge ba dutše ba gola ba bile ba ithuta, le gore wena bjalo ka morutiši wa bona o tla thaba le bona.



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Mphato wa R PUKUTŠHOMA 3

Leina:

Klase:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SEPEDI PUKUTŠHOMA

Puku

3

Kotara ya 3

A re opeleng



Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

Alfabeto



Aa Bb Cc Dd Ee

Ff Gg Hh Ii Jj Kk

Ll Mm Nn Oo Pp

Qq Rr Ss Tt Uu

Vv Ww Xx Yy Zz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
First published in 2012

ISBN 978-1-4315-0716-0

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Mphato wa


R



1	Dilo tše di sepelago	2
2	Polaseng	12
3	Diphoofolo tša polaseng	22
4	Diphoofolo tša lewatle	32
5	Diphoofolo tša lešoka	42



Puku ye ke ya:




SEPEDI


Puku
ya

3

Kotara ya 3



Dilo tše di sepelago






A re direng


Dira sediko diswantšhong ka mmala wa maleba.



Ke senamelwa sefe seo se sepelago mo fase?




Ke senamelwa sefe seo se sepelago ka meetseng?



Ke efe yeo e sepelago moyeng?

Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong
a maleba.



A re boleleng


Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.

Ke mehuta ye mekae ya dinamelwa yeo o e bonago?

O ya ka senamelwa sefe sekolong?

Ke bana ba bakae ka mo klaseng bao ba yago sekolong ka maoto?

Na mebala ya diroboto e ra eng?





A re ngwaleng

Thala seswantšho seo se laetšago ka fao o yago sekolong.
Ka morago thala seswantšho seo se laetšago ka fao mogwera
wa gago a yago sekolong.

Kotara ya 3 – Beke ya 1

Nna

Mogwera wa ka



1.2



A re baleng

Lebelelela diswantšho ka tlhokomelo gomme o botše mogwera wa gago seo se diragalago mo seswantšhong se sengwe le se se sengwe. Ka morago, nagana gore go tlile go diragala tiragalo efe, gomme o thale seswantšho sa mafelelo.

Mpša ya Phuki le yona e nyaka go ya sekolong, ka fao, e mo šala morago.



4



Khalara seswantšho o
dutše o opela koša.

Diwaephara tša pese,
gwaagwaagwaa,
gwaagwaagwaa, gwaagwaagwaa.
Diwaephara tša pese,
gwaagwaagwaa.
Letšatši ka moka.

Maotwana a pese a dikologa,
a dikologa, a dikologa.
Maotwana a pese a dikologa.
Letšatši ka moka.

Hutara ya pese pipipi,
pipipi, pipipi.
Hutara ya pese pipipi,
letšatši ka moka.

*pipipi pipipi
pipipi*

*šwaa
šwaa*

dikologa dikologa




1.4



A re direng

Feleletša seswantšho. Kgonthiša gore o khalara roboto ka mebala ya maleba. Mmala wo mongwe le wo mongwe o re botša eng?

Mamaretša semamaretšwa/stikara mafelong a maleba.






A re ngwaleng

p

Latela tlhaka ka monwana wa gago.
Thoma mo maronthong.



Latela tlhaka.

p

p

p


p

p



pudi





Hwetša gomme o dire sediko mo go tlhaka ye, p
ka lepokising.






A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **p** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.




Na modumo wa tlhaka ya mathomo ya leina la gago ke ofe?

Ngwala leina la gago, le bale gomme o le phaphathele. Ka morago o mamaretše semamaretšwa go laetša mošomo wo mobotse.



Lebelelela seswantšho gomme o bone gore go na le difofane, difatanaga, dithekisi, dillori, dipaesekele, dithuthuthu le dipese tše kae. Ka morago o latele nomoro ya maleba kgauswi le seswantšho.



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5







1 2 3 4 5




A re direng

Feleletša diswantšho tše.



Polaseng



Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong
a maleba.




A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.
Na o kile wa ya polaseng?
Dienywa di tšwa kae?
Merogo e tšwa kae?
Na le bjala merogo kua gae?
Na dienywa tše ke tše bjang? Mmala wa tšona ke ofe?
Sebopego sa tšona ke sefe? Di bjang ka ganong?

A re direng

Šomiša dimamaretšwa tša gago go feletša patrone.



				
---	---	--	--	--



A re baleng

Latela tlhaka ya mathomo gomme o bale mantšu.

k



katse



kuane



kubu



kobo

p



puku



pene



pere



pudi

s



setulo



seboko




sekepe



sefatanaga

n



noka



nama



noga



naka

l



leleme



eoto



etsogo



eihlo



A re direng

Mamaretša dienywa le merogo kholomong ya maleba.
Ge o dirile bjalo, bolela maina gomme o phaphathe.
(pu/di)



dienywa	
	
apola	namune
	
diterebe	panana
	
phaeneapola	piere
	
phopho	perekisi


merogo	
	
dinawa	khabetšhe
	
dierekisi	sepiniši
	
letapola	dikherote
	
lehea	lefodi



A re ngwaleng

t

Latela tlhaka ka monwana wa gago.
Thoma mo maronthong.



Latela tlhaka.

t



t au

Hwetša gomme o dire sediko mo go tlhaka ye, ^t
ka lepokising.

s	o	t
c	t	a
t	a	t





A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **t** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



tala



teye



tamati



topo




tente



di terebe

Ngwala leina la gago, ka morago o mamaretše semamaretšwa, go laetša mošomo wo mobotse.





A re opeleng


Ditšhwenyana tše tlhano godimo ga bolao.
Ye nngwe ya wa, ka hlogo ya thula
Mma ngaka a bitša. Ngaka ya re,
"Bolao ga se bobapalelo!"


Ditšhwenyana tše nne godimo ga bolao.
Ye nngwe ya wa, ka hlogo ya thula
Mma ngaka a bitša. Ngaka ya re,
"Bolao ga se bobapalelo!"

Ditšhwenyana tše tharo godimo ga bolao.
Ye nngwe ya wa, ka hlogo ya thula
Mma ngaka a bitša. Ngaka ya re,
"Bolao ga se bobapalelo!"

Ditšhwenyana tše pedi godimo ga bolao.
Ye nngwe ya wa, ka hlogo ya thula
Mma ngaka a bitša. Ngaka ya re,
"Bolao ga se bobapalelo!"

Tšhwenyana e tee godimo ga bolao.
Ya wa, ka hlogo ya thula
Mma ngaka a bitša. Ngaka ya re,
"Bolao ga se bobapalelo!"







A re baleng




Thuša kherote go tshela dikgato tše 4.





Bjale thuša kherote go tshelela morago.




Thuša panana go tshela dikgato tše 6.




Bjale thuša panana go tshelela morago.




Thuša nawa go tshela dikgato tše 3.




Bjale thuša nawa go tshelela morago.






A re baleng

Dira sediko diplokonng tšeo di nago le dilo tše 6.



Ithute go ngwala nomoro ye: 6





A re baleng

Bala dilo tšee gomme o latele nomoro ya maleba.



3

4




1

2



5

3



4

5



2

1



4

6



7


6



6

7

Diphoofolo tša polaseng





A re boleleng


Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.
 Maswi re a hwetša kae?
 Ditšwamaswing tše dingwe ke dife?
 Wulu re e hwetša kae?
 Wulu re e šomišetša eng?
 Mae re a hwetša kae?
 Todi re e hwetša kae?

3.1



A re baleng

Thala mothalo, o laetše gore re hwetša eng diphoofolong tše.





A re opeleng

Opela kašana ya: Dinku tša ka. Ka morago o nagane ka ga diphoofole tše dingwe tša polaseng gomme o ekiše ka fao di llago ka gona. Mamaretša phoofole kgauswi le modumo wo e o dirago ge e lla.

Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong
a maleba.

bbz bbz



mmee

mmee mmee



ououou

ououou



wou wou



mmeee mmeee



Dinku tša ka



Dinku tša ka.

Dinku tša ka,

Dinku tša ka,

Šedile tšona,

Šedile tšona,

Di re meselana,

Penapena,

Penapena.



mmuo mmuo



mmiao

mmiao

mmiao



g-g-gwee

g-g-gwee

g-g-gwee



kwaakwaa

kwaakwaa



nneii

nneii

nneii



kokokoo

kokokoo

kokokoo







A re ngwaleng

n

Latela tlhaka ka monwana wa gago.
Thoma mo maronthong.




Latela tlhaka.



nnete

Hwetša o be o dire sediko go dikologa tlhaka ye, **n**
ka lepokising.





A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **n** o be o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



Ngwala leina la gago gomme o mamaretše semamaretšwa sa go laetša mošomo wa go kgahliša.



A re baleng

Khalara dikhutlotharo tše 7 gomme o latele tlhaka.


--	--

Khalara dikwere tše 7 gomme o latele tlhaka.

--	--

Khalara didiko tše 7 gomme o latele tlhaka.






--	--

 Ithute go ngwala nomoro ye 7.




A re ngwaleng

Feleletša go thala dirurubele tše. Thala marontho gore mafego ka bobedi a swane. Ke serurubele sefe se se nago le marontho a mantši go feta?



3.7




A re direng


Sega dikarata tše di lego kua karolong ya disegwa gomme o bone gore o ka kgona go nyalanya diswantšho ka lebelo le lekaakang le diswantšho tše di lego mo karateng ye.

Kotara ya 3 – Beke ya 3

1



2






A re baleng

Thuša rapolasa go bala diruiwa tša gagwe.



+



=


3




+




=




+




=



+




=




+



=



Diphoofolo tša lewatle





A re boleleng

Ke diphoofolo dife tše o kgonago go di bona mo seswantšhong se?
 Ke senamelwa sefe sa ka meetseng se o kgonago go se bonago?
 Ke dilo dife tše o di tsebago tše di ka phaphamalago?
 Ke dilo dife tše di lego ka meetseng tše bana ba ka di šomišago gore
 ba phaphamale?
 Ke dilo dife tše di ka se kgonego go phaphamala?

Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong
a maleba.

A re direng

Šomiša dimamaretšwa
tša gago go mamaretšwa
bana kgauswi le
bommagobona.





A re baleng

Lebelela diswantšho ka tlhokomelo ka morago o botše mogwera wa gago ka ga se se diragalago seswantšhong se sengwe le se sengwe. Ka morago o nagane ka se se tla latelago gomme la mafelelo o thale seswantšho sa mafelelo.



4



4.2



A re baleng

Ke dife tša diphoofolo tše tšeo di kgonago go thutha, gape, ke dife tšeo di kgonago go fofa? Mamaretša dimamaretšwa, go laetša gore ke phoofolo efe yeo e thuthago, le gore ke efe yeo e fofago.

Mamaretša semamaretšwa/stikara mafelong a maleba.



A re direng

Phaphatha mantšu a:



mohlare

mo hla re



tlou

tlo u



legotlo

le go tlo




kubu

ku bu



nose

no se



4.4



A re direng

Sega hlapi gomme o e
mamaretše monwaneng wa
gago. Kgopela mogwera
wa gago gore a se šikinye
hlogo fela a sepediše mahlo a
gagwe gore a e lebelele ge e
thutha.



A re opeleng

Sega dinonyana go tšwa matlakaleng a disegwa.
Šomiša menwana ya gago go bolela seretwana se.

Dinonyana tše pedi,
Godimo ga mohlare.
Ye nngwe ke Matsho,
Ye nngwe ke Mošweu.
Fofa Mantsho,
Fofa Mošweu.
Boa Mantsho,
Boa Mošweu.






A re ngwaleng

d

Latela tlhaka ka monwana wa gago.
Thoma mo leronthong.



Latela tlhaka.


d

d

d


d

d



dikolobe

Hwetša o be o dire sediko go dikologa tlhaka ye, ^d
ka lepokising.





A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **d** o be o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.




dibolo



dipanana



dipopi



dipudi




dieta



dinamune

Ngwala leina la gago gomme o mamaretše semamaretšwa sa go laetša mošomo wa go kgahliša.





A re baleng

Latela dinomoro go tloga go 1-10 gomme o thuše mothinyi go hwetša lehumo.

Kotara ya 3 – Beke ya 4







A re baleng

Ngwala X mo nomorong ye nnyennyane.


Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong
a maleba.



Diphoofolo tša lešoka

A re boleleng

Lebelela
seswantšho
gomme o
bolele ka ga
diphoofolo
tše o di
bonago.






A re boleleng

Dira medumo ye e
dirwago ke diphoofole tše.
Ke diphoofole dife tšeo di
dirago mašata go feta?

Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong
a maleba.



5.1




A re baleng

Bolela kanegelo.
Khalara sefahlego go laetša maikutlo a tlou.

Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong
a maleba.



Go bose ge ke na le mma.




Ke timetše.



Nthušeng go hwetša mma.



Ke na le mma gape.



Tlou ye talalerata godimo ga thapo
Kgato ka kgato ya sepela.
Ya nagana gore ke mohlolo Ya
bitša ye nngwe tlou.

Ditlou tše pedi tše talalerata
godimo ga thapo
Kgato ka kgato tša sepela.
Tša nagana gore ke mohlolo.
Tša bitša ye nngwe tlou.



Ditlou tše tharo tše talalerataa
godimo ga thapo
Kgato ka kgato tša sepela.
Tša nagana gore ke mohlolo
Tša bitša ye nngwe tlou.



Ditlou tše nne tše talalerataa
godimo ga thapo
Kgato ka kgato tša sepela.
Tša nagana gore ke mohlolo
Tša bitša ye nngwe tlou.



Ditlou tše hlano tše talalerataa godimo ga thapo
Kgato ka kgato tša sepela.
Ka nakonyana thapo ya kgaoga
Ditlou ka moka tša folagana fase.






A re ngwaleng

Lebelele diphoofole tšeo di lego ka setimeleng.
Bjale araba dipotšišo.



Ke efe ye telele go feta?



nnyane go feta

Ke efe ye kgolo go feta?



kgolo go feta

Ke efe ye kopana go feta?



kopana go feta

Ke efe ye nnyane go feta?



nnyane go feta



A re ngwaleng

Dira sediko dikarabong tša maleba.

Ke letorokisi lefe leo le nago le diphoofole tše ntši?	1	2	3	4	5	6
Ke letorokisi lefe leo le nago le diphoofole tše nnyane ka palo?						
Letorokisi leo le nago le diphoofole tše 3 le le lebjang ka mmala?	1	2	3	4	5	6
Ke letorokisi la mmala ofe le le nago le diphoofole tše 3?						

Bala gore letorokisi le lengwe le le lengwe le na le diphoofole tše kae gomme o ngwale nomoro yeo ka plokong.


1	2	3	4	5	6
2					



A re ngwaleng

m

Latela tlhaka ka monwana wa gago.
Thoma mo leronthong.




Latela tlhaka.


 m m m m m m m m


mpša


Hwetša o be o dire sediko go dikologa tlhaka ye, **m**
ka lepokising.





A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **m** o be o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



meno




maswi



mahlo



monwana



kgomo




mpša

Ngwala leina la gago gomme o mamaretše semamaretšwa sa go laetša mošomo wa go kgahliša.




5.7





A re baleng

Bala dikhukhwanyane ka lepokising le lengwe le le lengwe.
Thala o oketše gore o be le tše 8 ka lepokising le lengwe le le lengwe.



Ithute nomoro ye, 8.







A re baleng

Sega dikarata mo methalong ya marontho gomme
o bone ge eba o kgona go nyalanya seswantšho le
dinomoro tša maleba.



	1 ●		2 ●●
	3 ●●●		4 ●●●●
	5 ●●●●●		6 ●●●●●●
	7 ●●●●●●●		8 ●●●●●●●●



A re baleng

Sega dikaneta tše mo methalong ye e ntshofaditšwego gomme o nyalanye tlhaka le seswantšho sa maleba.



a



apola

e



emere

k



katse

n



noga

o



oktophase

m



mpša

s



setimela

l



letšatši



A re baleng

Thuša mohlakomedi wa diphoofole go di bala.



+



=

2



+



=



+




=



+



=





+



=



Disetwa



Gro nyalanya diswantšho:

Sega dikarata mo maronthong a maso ka morago o nyalanye dikarata le dipoloko tše di lego letlakaleng la 30.



Dithobollo tša mahlo:

Sega hlapi, e mamaretše monwaneng wa gago gomme o dire dithobollo tše di lego letlakaleng la 37.

Dinonyana tše pedi tše nnyane:

Sega dinonyana, mena gomme o mamaretše gore di dire mepopo ya menwana. Šomiša dinonyana tše nnyane tše tše pedi gore di diragatše sereto se se lego letlakaleng la 37.

Dika rata tša tatelano:


Sega dikarata tše gomme o di bee ka tatelano ya maleba. Ka morago o bolele kanegelo ye e diregago mo dikarateng.

Phasele:

Šomiša bomorago bja dikarata tša go latelana. Di beakanye gore di dire seswantšho.

Gro bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire puku ye ya disetwa. Eya le yona gae gomme o e balele bagwera ba gago le balapa.





DISETWA TŠA KA



A re direng

Sega letlakala mo go mothladi wa marontho ka morago o mamaretše letlakala leo mafelelong a puku gore o dire kanapa. Bea disetwa tša gago ka gare ga kanapa ye gore di se ke tša timela.

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO